



Ke tse kae?

Sesotho

Matsoho a Manyenyane



Matsoho a Manyenyane



Buka ena ke ya



Stories Across Africa (StAAf) ke projeke ya bohlokwa ya AU African Academy of Languages (ACALAN). Buka ena e bopa karolo ya projeke e ikgethang ya StAAf e ketekang sehopotso sa Selemo sa Dipuo tsa Afrika 2006 – 2007.

Mohokahanyi ya ka sehloohong wa StAAf: Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA), University of Cape Town, Private Bag, Rondebosch, 7701, South Africa.

StAAf e ananela tshehetso ya ditjhelete e fumanweng ho tswa ho ba Ford Foundation le Ofisi ya Letona la Thuto la Austria.

Phatlalatso ya pele PRAESA 2002

Kgatiso ena e phatlaladitswe pele ka 2008

New Africa Books (Pty) Ltd.

P O Box 46962, Glosderry, 7702

South Africa

© sengolweng le ditshwantsho ka PRAESA

© phatlalatsong ya kgatiso New Africa Books

New Africa Education (NAE) ke kgatiso ya New Africa Books (Pty) Ltd.

Buka ena e ka tlasa molao wa Berne Convention. Ho ya ka molao ona wa ho phatlalatswa ha dibuka wa nomoro ya 98 ka selemo sa 1978, ke tlolo ya molao ho etsa kophi ya buka ena le ha e le karolwana ya yona ka tsela efe kapa ka mokgwa ofe, le ha e le ka tsela ya ho sebedisa mokgwa o tswetseng pele wa ho etsa kophi wa motlakase, le ha e le ka tsela ya ho rekota kappa ya ho boloka tsebo le ho iphumanela tsebo kantle le tumello e ngotsweng ke baphatlalatsi.

ISBN: 978-1-86928-663-7

Moralo wa sethatho: Reviva Schembrucker

Tokiso: Magenta Media

Mohlophisi: M Motsoetsoana

E hatisitswe le ho kopangwa ho ba buka mona Rephaboliking ya Afrika Borwa ke Pinetown Printers

Ke tse kae?

Pale ka: Carole Bloch

Ditshwantsho ka: Reviva Schermbrucker



Ke matsatsi a makae a
masehla a benyang mane
sepakapakeng?




Ke dikgoho tse kae tse
nonneng tse ntseng di
batlana le dijo ka tshimong?






Ke bana ba
baka e ba
bapalang
mmoho?

Ke mahe
a makae a
hadikehang
ka paneng?



Ke dimpa tse kae
tse tletseng jwale?





1 Letsatsi le le leng le lesehla.

2 Dikgoho tse pedi tse nonneng.

3 Bana ba bararo ba bapalang.



4 Mahe a mane a hadikwang.



5 Dimpa tse hlano tse kgotsheng.